

„ČISTOĆA“ a.d. BANJA LUKA

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI
Za godinu koji se završava 31. decembra 2010. godine i
Izvještaj nezavisnog revizora

SADRŽAJ:

	Strana
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA	3-4
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA GODINU KOJA SE ZAVRŠAVA 31.12.2010. GODINE	
- Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu (Bilans uspjeha)	6
- Izvještaj o finansijskom položaju (Bilans stanja)	7
- Izvještaj o promjenama na kapitalu	8
- Izvještaj o tokovima gotovine	9
- Napomene uz finansijske izvještaje	10-27



VralAudit d.o.o.
Petra Preradovića 21
78000 Banja Luka BiH
tel/fax: +387 51 348 480
tel/fax: +387 51 348 490
vral@inecco.net

KM 552002-00015352-81
JIB 4402109460007
Mat. broj. 1982893
Br. reg. Ul. 1-14612-00
Osnovni sud Banja Luka

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i upravnom odboru „ČISTOĆA“ a.d. Banja Luka

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja (strana 6 do 27) akcionarskog društva „ČISTOĆA“ Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo) koji obuhvataju bilans stanja (izvještaj o finansijskom položaju) na dan 31. decembra 2010. godine i odgovarajući bilans uspjeha (izvještaj o ukupnom rezultatu), izvještaj o promjenama na kapitalu i izvještaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izvještaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izvještaja, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje rukovodstvo odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, usljed kriminalne radnje ili greške; odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procjena.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da, na osnovu obavljene revizije, izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi zahtjevaju da postupamo u skladu sa etičkim principima i da reviziju planiramo i izvršimo kako bismo stekli razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji bez značajno pogrešnih informacija.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objavama u finansijskim izvještajima. Odabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju revizora, kao i na procjeni rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izvještajima, nastalih usljed kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene rizika, revizor razmatra interne kontrole relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja, kako bi se oblikovali najbolji mogući

revizorski postupci, ali ne i za namjenu izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola Društva. Revizija, takođe, uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje računovodstvenih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj privrednog društva „ČISTOĆA“ a.d. Banja Luka na dan 31. decembra 2010. godine, kao i rezultate poslovanja i promjene u novčanim tokovima za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja

Vralaudit d.o.o.
Banja Luka



Zoran Blagojević,
Ovlašćeni revizor

Banja Luka, 20. juni 2011. godine

**„ČISTOĆA“ a.d.
Braće Podgornika br.2
Banja Luka**

**Finansijski izvještaji
za period koji se završava 31. decembra 2010. godine**

Banja Luka, juni 2011.

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU
 u periodu od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine

(u KM)

<i>Opis</i>	<i>Napomena</i>	<i>2010.</i>	<i>2009.</i>
Poslovni prihodi	4.1.	8.974.102	8.884.916
Prihodi od prodaje učinaka		8.914.605	8.693.435
Ostali poslovni prihodi		59.497	191.481
Poslovni rashodi	5.1.	8.626.328	8.543.034
Troškovi materijala, goriva i energije		1.051.342	980.113
Troškovi zarada, naknada i ostalih ličnih rashoda		5.055.226	4.924.141
Troškovi proizvodnih usluga		1.391.894	1.569.752
Troškovi amortizacije i rezervisanja		864.086	714.489
Nematerijalni troškovi		216.199	279.924
Troškovi poreza		33.972	67.052
Troškovi doprinosa		13.609	7.563
Poslovni dobitak (gubitak)	6.	347.774	341.882
Finansijski prihodi	4.2.	11.925	9.930
Finansijski rashodi	5.2.	12.264	360
Dobitak (gubitak) redovne aktivnosti	6.	347.435	351.452
Ostali prihodi	4.3.	1.425.245	1.431.687
Ostali rashodi	5.3.	1.430.702	1.325.290
Dobitak (gubitak) prije oporezivanja	6.	341.978	457.849
Poreski rashodi perioda		(145.203)	(159.325)
Odloženi poreski prihodi perioda		20.151	22.680
Neto dobitak (gubitak) perioda	6.	216.926	321.204

Napomene na narednim stranama
 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU
 na dan 31.12.2010. godine

(u KM)

<i>Opis</i>	<i>Napomena</i>	<i>31.12.2010.</i>	<i>31.12.2009.</i>
AKTIVA			
Nematerijalna ulaganja	7.	1.849.251	1.850.470
Nekretnine, postrojenja i oprema	8.	7.281.417	7.667.770
Biološka sredstva i sredstva kulture		1.227	1.127
Dugoročni finansijski plasmani	9.	25.590	35.396
Odložena poreska sredstva		20.151	22.680
Zalihe	10.	270.356	287.088
Kratkoročna potraživanja	11.	5.066.755	4.272.089
Kratkoročni finansijski plasmani	12.	15.821	15.871
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	13.	746.608	579.579
Porez na dodatu vrijednost		529	10.572
Aktivna vremenska razgraničenja	14.	1.992.852	1.963.647
Poslovna aktiva		17.270.557	16.706.289
Vanbilansna aktiva	22.	270.835	682.548
Ukupna aktiva		17.541.392	17.388.837
PASIVA			
Akcijski kapital	15.	9.603.944	9.603.944
Rezerve	15.	577.374	538.829
Revalorizacione rezerve	15.	5.158.997	5.158.997
Neraspoređeni dobitak	15.	834.349	655.968
Dugoročna rezervisanja	16.	152.959	-
Dugoročne obaveze	17.	164.715	-
Kratkoročne finansijske obaveze	18.	50.681	-
Dobavljači	19.	278.313	318.832
Ostale kratkoročne obaveze	20.	302.850	304.886
Obaveze za poreze i doprinose	21.	146.375	114.833
Pasivna vremenska razgraničenja		-	10.000
Poslovna pasiva		17.270.557	16.706.289
Vanbilansna pasiva	22.	270.835	682.548
Ukupna pasiva		17.541.392	17.388.837

Napomene na narednim stranama
 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU
Za period koji se završava na dan 31.12.2010. godine

(u KM)

<i>Vrsta promjene u kapitalu</i>	<i>Napomena</i>	<i>Akcijski kapital</i>	<i>Revalorizacione rezerve</i>	<i>Ostale rezerve</i>	<i>Akumulisani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak</i>	<i>Ukupno</i>
Stanje na dan 31.12.2008.		9.603.944	5.158.997	493.179	380.414	15.636.534
Neto dobitak (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha		-	-	-	321.204	321.204
Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti		-	-	45.650	(45.650)	-
Stanje na dan 31.12.2009.		9.603.944	5.158.997	538.829	655.968	15.957.738
Neto dobitak (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha		-	-	-	216.926	216.926
Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti		-	-	38.545	(38.545)	-
Stanje na dan 31.12.2010.		9.603.944	5.158.997	577.374	834.349	16.174.664

Napomene na narednim stranama
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine

(u KM)

<i>Opis</i>	<i>2010.</i>	<i>2009.</i>
<i>Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>		
Prilivi od kupaca i primljeni avansi	7.394.515	6.846.805
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	1.447.858	1.840.024
Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati av.	(2.716.686)	(2.375.678)
Odlivi po osnovu isplata radnicima	(4.986.841)	(4.407.273)
Odlivi po osnovi plaćenih kamata	(12.264)	(360)
Odlivi po osnovu poreza na dobit	(34.501)	(54.905)
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	(834.278)	(1.403.511)
Neto priliv (odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti	257.803	445.102
<i>Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja</i>		
Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	80	-
Prilivi po osnovu kamata	11.925	9.930
Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	9.806	10.205
Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	-	(1.320)
Odlivi po osnovu kupovine nemat. ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, invest. nekretn. i biol. sredstava	(73.454)	(386.735)
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja	(51.643)	(367.920)
<i>Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>		
Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	(38.306)	-
Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obav.	(825)	-
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja	(39.131)	-
Ukupno prilivi gotovine	8.864.184	8.706.964
Ukupni odlivi gotovine	(8.697.155)	(8.629.782)
Neto priliv (odliv) gotovine	167.029	77.182
Gotovina na početku obračunskog perioda	579.579	502.397
Gotovina na kraju obračunskog perioda	746.608	579.579

Napomene na narednim stranama
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

1. Osnovne informacije o društvu

Tokom postojanja Društvo je doživjelo nekoliko transformacija. Sada posluje kao akcionarsko društvo, nastalo u procesu vlasničke transformacije, privatizacijom državnog kapitala. Upisano je u Sudski registar broj U/I – 1596/2001 od 19.09.2001.godine pod nazivom „ČISTOĆA“ Komunalno uslužno A. D. Banja Luka.

Skraćeni naziv Preduzeća : „ČISTOĆA“ A. D. Banja Luka.

Sjedište Preduzeća:

Matični broj Preduzeća: 1040103.

Šifra djelatnosti: 90020.

Jedinstven identifikacioni broj Preduzeća: 4400849160004.

Posljednja promjena upisa u sudski registar Osnovnog suda u Banjoj Luci, izvršena je 23.11.2010. godine, a odnosi se na usklađivanje Odredaba osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima.

Adresa sjedišta Društva je Banja Luka, Braće Podgornika br. 2 Banja Luka.

Članovi Upravnog odbora su:

Srđan Praštalo	predsjednik
Vojin Jugović	zamjenik predsjednika
Dragana Garača	član
Milinko Klincov	član
Miće Milovanović	član

Direktor Društva je Stojčić Mirko.

„ČISTOĆA“ a.d. je pravno lice, sa punom pravnom i poslovnom sposobnošću, na osnovu upisa u sudski registar, koje u pravnom prometu istupa za svoje ime i za svoj račun.

Imovinu Društva čine objekti i sredstva koja se nalaze na teritoriji Republike Srpske. Za obaveze preuzete u pravnom prometu Društvo odgovara svom svojom imovinom.

Djelatnost Društva je:

- Sakupljanje i odvoženje smeća,
- Čišćenje i pranje ulica, staza i parkirališta,
- Uklanjanje snijega i leda sa ulica staza i parkirališta,
- Održavanje i čišćenje kanalizacije, kanala za otpadne vode,
- Pranje i čišćenje septičkih jama i
- Druge aktivnosti definisane Statutom Preduzeća.

Djelatnost Društvo obavlja samostalno, ili zajedno sa drugim pravnim i fizičkim licima u zemlji i inostranstvu. Na dan 31.12.2010. godine, Društvo je zapošljavalo 279 radnika (2009 godine – 288).

2. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja i korišćenje procjenjivanja

2.1. Osnove za prezentaciju

Finansijski izvještaji su sastavljeni za period koji se završava na dan 31.12.2010. godine i izraženi su u konvertibilnim markama (KM). Uporedne podatke predstavljaju revidirani finansijski izvještaji za period koji se završavao na dan 31.12.2009. godine.

Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih izvještaja primjenjivalo računovodstvene politike obrazložene u napomeni 3 uz finansijske izvještaje, koje su zasnovane na računovodstvenim i poreskim propisima Republike Srpske.

Društvo vodi evidenciju i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 36/09) i ostalom primjenjivom zakonskom regulativom u Republici Srpskoj i BiH.

U skladu sa Zakonom, pravna lica u Republici Srpskoj treba da sastave i prezentuju finansijske izvještaje u skladu sa relevantnim zakonskim i profesionalnim regulativama, koje podrazumijevaju Međunarodne računovodstvene standarde (IAS), Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (IFRS), Kodeks etike za profesionalne računovođe i prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) i sva prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Međunarodna federacija računovođa (IFAC).

Pored toga, priloženi finansijski izvještaji su sastavljeni u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Službeni glasnik RS 84/09) i Pravilnikom o sadržini i formi obrasca Izvještaja o promjenama na kapitalu (Službeni glasnik RS 84/09).

2.2. Korišćenje procjenjivanja

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtjeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih sredstava i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu se razlikovati od procijenjenih iznosa.

3. Pregled značajnih računovodstvenih politika

3.1. Prihodi i rashodi

Prihodi od prodaje učinaka se iskazuju po pravičnoj vrijednosti sredstava koja je primljena, ili će biti primljena, u neto iznosu, nakon umanjenja za date popuste i rabate.

Prihodi od prodaje učinaka se priznaju u trenutku kada se rizik i korist povezana sa pravom vlasništva, prenese na kupca.

Prihodi i rashodi poslovanja, ostali prihodi i ostali rashodi, iskazuju se po načelu uzročnosti prihoda i rashoda.

Prihod od zakupa priznaje se po osnovu faktura koje se mjesečno šalju zakupcima po osnovu ugovora o zakupu.

Prihodi i rashodi finansiranja se priznaju po obračunskoj osnovi u periodu na koji se odnose.

3.2. Preračunavanje deviznih iznosa

Funkcionalna i izvještajna valuta Društva je Konvertibilna marka (KM).

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u KM po zvaničnom kursu Centralne banke koji je važio na dan poslovne promjene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan izvještaja o finansijskom položaju, preračunati su u KM po zvaničnom kursu Centralne banke koji je važio na taj dan.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunom sredstava i obaveza u stranim sredstvima plaćanja na dan izvještaja o finansijskom položaju i kursne razlike nastale preračunom poslovnih promjena u stranim sredstvima plaćanja u toku godine, evidentiraju se u korist ili na teret rezultata perioda u izvještaju o ukupnom rezultatu.

3.3. Nematerijalna ulaganja

Na dan izvještaja o finansijskom položaju, nematerijalna ulaganja se u najvećem dijelu odnose na trajno pravo korištenja gradskog građevinskog zemljišta..

Nematerijalna ulaganja su iskazana po nabavnoj vrijednosti, umanjena za ispravku vrijednosti i eventualne gubitke usljed umanjenja vrijednosti.

Novonabavljena nematerijalna ulaganja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti po fakturi dobavljača uvećanoj za troškove nabavke i srazmjeran dio poreskih obaveza i troškova finansiranja.

3.4. Nekretnine postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema su iskazane u visini nabavne vrijednosti i/ili stečene vrijednosti, umanjene za akumuliranu amortizaciju i nastalo obezvređenje. Nabavnu vrijednost čini fakturisana vrijednost, uvećana za sve troškove nastale do dovođenja sredstva u odgovarajuće stanje i lokaciju.

Knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme se ispituje u pogledu obezvređenja, onda kada događaji ili promjene u okolnostima ukazuju da knjigovodstvena vrijednost premašuje njihovu nadoknadivu vrijednost.

Amortizacija se ravnomjerno obračunava na nabavnu vrijednost, umanjenu za eventualnu procijenjenu rezidualnu vrijednost, primjenom procijenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstva.

U toku izvještajnog perioda nije bilo promjena primjenjivanih amortizacionih stopa.

Amortizacija se ne obračunava na osnovna sredstva u pripremi dok sredstva nisu spremna za svoju namjenu.

Nekretnine, postrojenja i oprema isknjižavaju se iz evidencije po otuđenju, ili kada se ne očekuju buduće ekonomske koristi od upotrebe ili otuđenja tog sredstva. Dobici ili gubici po osnovu isknjižavanja sredstva (kao razlika između neto prodajne vrijednosti i neto knjigovodstvene vrijednosti) priznaju se u izvještaju o ukupnom rezultatu odgovarajućeg perioda.

3.5. Troškovi popravki i održavanja

Troškovi popravki i održavanja nekretnina, postrojenja i opreme i investicionih nekretnina priznaju se kao rashod u periodu u kom su nastali.

Za veća obnavljanja koja dovode do promjene funkcionalne vrijednosti stalne imovine, održavanja i popravke se kapitalizuju i amortizuju u skladu sa procijenjenim vijekom trajanja.

3.6. Zalihe

Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrijednosti ili po neto prodajnoj vrijednosti, u zavisnosti koja je niža.

Nabavna vrijednost obuhvata fakturnu vrijednost, uvozne dažbine, troškove transporta, rukovanja i ostale troškove dovođenja zaliha na postojeću lokaciju i u postojeće stanje. Trgovinski popusti, rabati i slično umanjuju nabavnu vrijednost.

Neto prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja, nakon umanjenja cijena za troškove prodaje.

Obračun utroška zaliha materijala se vrši po metodi prosječne ponderisane cijene.

Ispravka vrijednosti zastarjelih zaliha i zaliha sa sporim obrtom vrši se u skladu sa analizom starosne strukture zaliha, sa posebnim naglaskom na rok zastarjelosti kao i na očekivanu potrošnju ili očekivanu prodaju na tržištu.

3.7. Obezvredjenje nefinansijskih sredstava

Na dan bilansiranja, Društvo procjenjuje da li postoje indikacije obezvredjavanja nekog sredstva. Ukoliko postoje, Društvo formalno procjenjuje njegovu nadoknadivu vrijednost. Ukoliko se utvrdi da je knjigovodstvena vrijednost veća od nadoknadive vrijednosti, vrši se umanjenje do nivoa procjenjene nadoknadive vrijednosti.

3.8. Finansijska sredstva

Finansijska sredstva su klasifikovana kao finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, krediti i potraživanja, plasmani koji se drže do dospelja ili kao finansijska sredstva namjenjena prodaji.

Društvo određuje klasifikaciju svojih finansijskih sredstava prilikom početnog priznavanja. Finansijska sredstva se početno priznaju po fer vrijednosti uvećanoj za, u slučaju finansijskih sredstava koja nisu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, direktne troškove transakcije.

Finansijska sredstva Društva uključuju gotovinu i kratkoročne depozite, potraživanja od kupaca, ostala potraživanja, pozajmice i nekotirane finansijske instrumente.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju gotovinu u blagajni, depozite kod komercijalnih banaka, kao i visoko likvidna sredstva koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promjene vrijednosti.

Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

Potraživanja od kupaca se evidentiraju i vrednuju u visini fakturne vrijednosti umanjene za ispravku vrijednosti za nenaplativa potraživanja.

Otpis kratkoročnih potraživanja i plasmana, kod kojih postoji vjerovatnoća nenaplativosti, vrši se indirektnim otpisivanjem, dok se u slučajevima kada je nemogućnost naplate izvjesna i dokumentovana otpis, u cjelini ili djelimično, vrši direktnim otpisivanjem. Vjerovatnoća nemogućnosti naplate utvrđuje se u svakom konkretnom slučaju, na osnovu dokumentovanih razloga.

Indirektni otpis potraživanja od povezanih, zavisnih i matičnog preduzeća se ne vrši. Indirektan otpis potraživanja se ne vrši ako istovremeno postoji obaveza prema kupcu. Druga potraživanja i potraživanja od zaposlenih se ispravljaju, ili otpisuju, na teret neposlovnih rashoda, na osnovu procjene naplativosti svakog pojedinačnog potraživanja.

3.9. Finansijske obaveze

Finansijske obaveze se početno priznaju po fer vrijednosti, uvećanoj u slučaju kredita i pozajmica za direktne troškove transakcije. Finansijske obaveze Društva uključuju obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja, te kredite i pozajmice.

Kamatonosni krediti i pozajmice

Svi krediti i pozajmice inicijalno se priznaju po nabavnoj vrijednosti koja predstavlja fer vrijednost primljenog iznosa umanjenog za iznos troškova povezanih sa pozajmicom.

3.10. Prestanak priznavanja finansijskih sredstava i obaveza

Finansijska sredstva

Finansijsko sredstvo (ili dio finansijskog sredstva, ili grupe finansijskih sredstava) prestaje da se priznaje ukoliko je:

- Došlo do isteka prava na priliv novca po osnovu tog sredstva;

- Društvo zadržalo pravo na priliv novca po osnovu sredstva, ali je preuzelo obavezu da izvrši isplatu po osnovu tog sredstva u punom iznosu, bez materijalno značajnog odlaganja, trećem licu, po osnovu ugovora o prenosu; ili
- Društvo izvršilo prenos prava na priliv novca po osnovu sredstva i (a) prenos svih rizika i koristi u vezi sa sredstvom, ili (b) nije niti prenijelo, niti zadržalo sve rizike i koristi u vezi sa sredstvom ali je prenijelo kontrolu nad njim.

Finansijske obaveze

Finansijska obaveza prestaje da se priznaje ukoliko je ispunjenje te obaveze izvršeno, ukoliko je obaveza ukinuta ili ukoliko je istekao rok važenja obaveze. U slučaju gdje je postojeća finansijska obaveza zamijenjena drugom obavezom prema istom povjeriocu, ali pod značajno promijenjenim uslovima, ili ukoliko su uslovi kod postojeće obaveze značajno izmjenjeni, takva zamjena, ili promjena uslova, tretira se kao prestanak priznavanja prvobitne obaveze sa istovremenim priznavanjem nove obaveze, dok se razlika između prvobitne i nove vrijednosti obaveze priznaje u bilansu uspjeha.

3.11. Finansijski lizing

Lizing se klasifikuje kao finansijski lizing kada su uslovi ugovora takvi da u najvećoj mjeri prenose sve rizike i koristi koji proizlaze iz vlasništva nad predmetom lizinga. Svaki drugi lizing se klasifikuje kao operativni.

Sredstva koja se drže po ugovorima o finansijskom lizingu se priznaju u izvještaju o finansijskom položaju po sadašnjoj vrijednosti budućih plaćanja utvrđenih na početku perioda lizinga. Odgovarajuća obaveza prema davaocu lizinga se uključuje u izvještaj o finansijskom položaju kao obaveza po finansijskom lizingu.

3.12. Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju kada Društvo ima sadašnju obavezu (zakonsku ili ugovornu) koja je rezultat prošlih događaja, kada je vjerovatno da će odlivi ekonomskih koristi nastati radi izmirenja obaveze i kada se iznos obaveze može pouzdano kvantifikovati. Ukoliko je vremenska vrijednost priliva novca značajna, rezervisanje se iskazuje u diskontovanom iznosu očekivanih budućih novčanih tokova, uz primjenu diskontovane stope prije oporezivanja, koja odražava postojeće tržišne uslove i eventualne specifične rizike povezane sa potencijalnom obavezom za koje se priznaje rezervisanje.

3.13. Penzijske i ostale naknade zaposlenima

Kratkoročne naknade zaposlenima

Društvo plaća doprinose iz ličnih primanja utvrđene zakonom tokom godine, na bazi bruto zarada zaposlenih. Troškovi doprinosa priznaju se u bilansu uspjeha u istom periodu kao i troškovi zarada na koje se odnose. Društvo nema dodatnih obaveza za naknade zaposlenima po ovom osnovu.

Obaveze po osnovu otpremnina

U skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom o radu, Društvo je obavezno da isplati otpremine radnicima prilikom odlaska u penziju u visini od tri prosječne plate Društva, ili tri prosječne plate radnika, ako je to za njega povoljnije.

Na osnovu MRS 19 „Primanja zaposlenih“, Društvo mora obračunati i ukalkulisati sadašnje vrijednosti akumulisanih prava zaposlenih po ovom osnovu.

3.14. Porezi i doprinosi

Tekući porez na dobitak

Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit, a koji se primjenjuje od 1. januara 2007. godine. Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava primjenom propisane poreske stope od 10% na osnovicu utvrđenu prijavom poreza na dobit koju predstavlja iznos dobitka prije oporezivanja po odbitku efekata usklađivanja prihoda i rashoda.

Poreski propisi Republike Srpske ne predviđaju mogućnost da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjeње poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Odloženi porez na dobitak

Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema finansijskim izvještajima, za privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnovice imovine i obaveza u izvještaju o finansijskom položaju i njihove knjigovodstvene vrijednosti. Važeće poreske stope na dan izvještaja o finansijskom položaju ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na dobitak. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva se priznaju za sve odbitne privremene razlike i efekte poreskih gubitaka i poreskih kredita, koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će vjerovatno postojati oporezivi dobitak od kojeg se prenijeti poreski gubitak i krediti mogu umanjiti.

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata predstavljaju plaćanja prema važećim republičkim i opštinskim propisima radi finansiranja raznih komunalnih i republičkih potreba. Ovi porezi i doprinosi uključeni su u okviru poslovnih rashoda.

Porez na dodatu vrijednost

Zakonom o porezu na dodatu vrijednost uvedena je obaveza i regulisan je sistem plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV) na teritoriji Bosne i Hercegovine, počevši od 1. januara 2006. godine, čime je zamijenjen sistem oporezivanja primjenom poreza na promet proizvoda i usluga.

4. Prihodi

4.1. Poslovni prihodi

(u KM)

<i>Opis</i>	<i>2010.</i>	<i>2009.</i>
<i>Prihodi od prodaje učinaka u zemlji</i>	<i>8.914.605</i>	<i>8.693.435</i>
<i>Prihodi od prodaje učinaka u inostranstvu</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Prihodi od prodaje učinaka	8.914.605	8.693.435
Ostali poslovni prihodi	59.497	191.481
Ukupno poslovni prihodi	8.974.102	8.884.916

Ostali poslovni prihodi se odnose na prihode od zakupnina (44,497 KM), prihode po osnovu refundacije bolovanja (14,357 KM) i prihode od premija (660 KM).

4.2. Finansijski prihodi

(u KM)

<i>Opis</i>	<i>2010.</i>	<i>2009.</i>
Prihodi od kamata	11.925	9.930
Ostali finansijski prihodi	-	-
Ukupno finansijski prihodi	11.925	9.930

Prihodi od kamata se odnose se na obračunate zatezne kamate na dospjela potraživanja (10,924 KM), kamata od banaka na sredstva na žiro računima (502 KM) i prihodi od kamata po osnovu datih stambenih kredita (499 KM).

4.3. Ostali prihodi

(u KM)

<i>Opis</i>	<i>2010.</i>	<i>2009.</i>
Viškovi	712	906
Naplaćena otpisana potraživanja	1.398.167	1.315.748
Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	26.366	115.033
Ukupno ostali prihodi	1.425.245	1.431.687

5. Rashodi

5.1. Poslovni rashodi

(u KM)

Opis	2010.	2009.
Troškovi materijala, goriva i energije	1.051.342	980.113
<i>Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada</i>	3.392.279	3.315.701
<i>Ostali lični rashodi</i>	1.662.947	1.608.440
Troškovi zarada i ostali lični rashodi	5.055.226	4.924.141
Troškovi proizvodnih usluga	1.391.894	1.569.752
<i>Troškovi amortizacije</i>	711.127	699.284
<i>Troškovi rezervisanja</i>	152.959	15.205
Troškovi amortizacije i rezervisanja	864.086	714.489
Nematerijalni troškovi	216.199	279.924
Troškovi poreza	33.972	67.052
Troškovi doprinosa	13.609	7.563
Ukupno poslovni rashodi	8.626.328	8.543.034

Troškovi materijala, goriva i energije obuhvataju troškove materijala za izradu (54,220 KM), troškovi auto guma, htz opreme, troškovi materijala za tekuće održavanje i troškovi kancelarijskog materijala (309,258 KM), troškovi goriva i energije obuhvataju troškovi goriva i maziva (628,215 KM) troškovi električne energije (41,626 KM) i troškovi vode (17,829 KM).

Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada iskazani u iznosu od (3,392,279 KM) se odnose na troškove neto zarada (2,241,494 KM), poreze (113,822 KM) i doprinose (1,036,963 KM).

Ostali lični rashodi u iznosu od (1,662.947 KM), odnose se na izdatke za topli obrok (810,852 KM) regres (242,379 KM), zimnicu (133,717 KM), ogrev (132,116 KM), pomoći zaposlenima (37,033 KM), primanja članova Upravnog i Nadzornog odbora (71,420 KM), naknada prevoza zaposlenih (185,051 KM), ostala lična primanja (7,549 km), otpremnine i jubilarne naknade (28,713 KM) i ostali rashodi (14,117 KM).

Troškovi proizvodnih usluga iskazani u iznosu od (1,391,894 KM), odnose se na troškove transportnih usluga (26,100 KM), troškove usluga održavanja osnovnih sredstava (81,134 KM), troškove usluga deponovanja otpada (1,147,064 KM), proizvodne usluge po ugovorima opovremenim i privremenim poslovima (112,533 KM), troškove reklame i propagande (1,610 KM) i ostali troškovi proizvodnih usluga i usluga zaštite na radu (23,453 KM).

Troškovi amortizacije iskazani u iznosu od (711,127 KM), odnose se amortizaciju nematerijalnih ulaganja (1,219 KM) građevinskih objekata (139,853 KM) i amortizaciju opreme, alata i inventara (570,055 KM).

Troškovi rezervisanja u iznosu od 152,959 KM odnose se na troškove rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju (145,711 KM) i troškove rezervisanja za jubilarne nagrade zaposlenim radnicima (7,248 KM).

Nematerijalni troškovi obuhvataju troškove neproizvodnih usluga (23,329 KM), troškove reprezentacije (35,087 KM), troškove premije osiguranja (74,259 KM), troškove platnog prometa (11,265 KM), troškove članarina (3,498 KM) i ostale nematerijalne troškove (68,760 KM).

Troškovi poreza, (33,972 KM), odnose se na protivpožarnu naknadu (3,589 KM), naknadu za zaštitu voda (4,042 KM), naknada za puteve (9,960 KM), komunalnu naknadu (8,292 KM) i druge naknade (8,089 KM).

Troškovi doprinosa odnose se na doprinos za zapošljavanje i rehabilitaciju invalida (6,767 KM) i doprinos za beneficirani staž (6,842 KM).

5.2. Finansijski rashodi

(u KM)

<i>Opis</i>	<i>2010.</i>	<i>2009.</i>
Rashodi kamata	12.264	360
Ukupno finansijski rashodi	12.264	360

5.3. Ostali rashodi

(u KM)

<i>Opis</i>	<i>2010.</i>	<i>2009.</i>
Gubici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	80	-
Manjkovi	-	648
Rash. po osnovu ispr.vrijednosti i otpisa potraživanja	1.394.820	1.283.172
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	35.802	41.470
Ukupno ostali rashodi	1.430.702	1.325.290

Ostali rashodi, 1,430,702 KM, odnose se na ispravku vrijednosti potraživanja (1,380,369 KM), otpis potraživanja (14,452 KM) i ostale rashode (35,802 KM).

6. Rezultat poslovanja

(u KM)

Opis	2010.	2009.
<i>Poslovni prihodi</i>	8.974.102	8.884.916
<i>Poslovni rashodi</i>	(8.626.328)	(8.543.034)
Poslovni dobitak (gubitak)	347.774	341.882
<i>Finansijski prihodi</i>	11.925	9.930
<i>Finansijski rashodi</i>	(12.264)	(360)
Neto efekat finansiranja	(339)	9.570
<i>Ostali prihodi</i>	1.425.245	1.431.687
<i>Ostali rashodi</i>	(1.430.702)	(1.325.290)
Efekat ostalih prihoda i rashoda	(5.457)	106.397
Bruto dobitak (gubitak) perioda	341.978	457.849
Poreski rashodi perioda	(145.203)	(159.325)
Odloženi poreski prihodi perioda	20.151	22.680
Neto rezultat perioda	216.926	321.204

7. Nematerijalna ulaganja

(u KM)

Opis	Ostala nemat. ulaganja	Avansi i nemat. ulaganja u pripr.	Ukupno
<i>Nabavna vrijednost</i>			
Stanje na dan 31.12.2009.	1.853.473	15.000	1.868.473
Nabavka 2010.	-	-	-
Stanje na dan 31.12.2010.	1.853.473	15.000	1.868.473
<i>Ispravka vrijednosti</i>			
Stanje na dan 31.12.2009.	18.003	-	18.003
Amortizacija 2010.	1.219	-	1.219
Stanje na dan 31.12.2010.	19.222	-	19.222
<i>Sadašnja vrijednost</i>			
Stanje na dan 31.12.2009.	1.835.470	15.000	1.850.470
Stanje na dan 31.12.2010.	1.834.251	15.000	1.849.251

Nematerijalna ulaganja se u najvećem dijelu odnosi na trajno pravao korošćenja gradskog građevinskog zemljišta, 1,832.482 KM.

8. Nekretnine, postrojenja i oprema

(u KM)

Opis	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	Ukupno
<i>Nabavna vrijednost</i>				
Stanje na dan 31.12.2009.	8.286.113	8.700.925	12.200	16.999.238
Nabavka 2010.	2.049	331.590	-	333.639
Aktiviranje sredstava	-	-	(10.000)	(10.000)
Prodaja i rashodovanje 2010.	-	(85)	-	(85)
Stanje na dan 31.12.2010.	8.288.162	9.032.430	2.200	17.322.792
<i>Ispravka vrijednosti</i>				
Stanje na dan 31.12.2009.	3.416.960	5.914.508	-	9.331.468
Amortizacija 2010.	139.852	570.055	-	709.907
Prodaja i rashodovanje 2010.	-	-	-	-
Stanje na dan 31.12.2010.	3.556.812	6.484.563	-	10.041.375
<i>Sadašnja vrijednost</i>				
Stanje na dan 31.12.2009.	4.869.153	2.786.417	12.200	7.667.770
Stanje na dan 31.12.2010.	4.731.350	2.547.867	2.200	7.281.417

U toku 2010. godine povećanje vrijednosti građevinskih objekata se odnose na ulaganje u ogradu kruga, a povećanje vrijednosti opreme se odnosi na nabavku specijalnog kamiona za odvoz smeća, dva traktora i oprema za čišćenje snijega, ulaganje u generalni remont postojeće opreme i mašina i ostale nabavke opreme.

9. Dugoročni finansijski plasmani

(u KM)

<i>Opis</i>	<i>Stanje 31.12.2010.</i>	<i>Stanje 31.12.2009.</i>
Dugoročni krediti u zemlji	25.590	35.396
Ostali dugoročni finansijski plasmani	-	-
Ukupno dugoročni finansijski plasmani	25.590	35.396

Dugoročni finansijski plasmani, 25,590 KM, odnose se na kredite odobrene radnicima .

10. Zalihe

(u KM)

<i>Opis</i>	<i>Stanje 31.12.2010.</i>	<i>Stanje 31.12.2009.</i>
Zalihe materijala	270.356	287.088
Ukupno zalihe i dati avansi	270.356	287.088

Zalihe materijala obuhvataju zalihe sirovina i materijala (16,818 KM), zalihe goriva i maziva (25,972 KM), zalihe rezervnih djelova (185,781 KM) i zalihe kancelarijskog materijala, sitznog inventara, HTZ opreme i auto guma (41,785 KM).

11. Kratkoročna potraživanja

(u KM)

<i>Opis</i>	<i>Stanje 31.12.2010.</i>	<i>Stanje 31.12.2009.</i>
<i>Potraživanja od kupaca u zemlji</i>	5.102.065	4.301.070
<i>IV potraživanja od kupaca u zemlji</i>	(131.985)	(110.558)
Potraživanja od kupaca u zemlji - neto	4.970.080	4.190.512
Druga kratkoročna potraživanja	96.675	81.577
Ukupno kratkoročna potraživanja	5.066.755	4.272.089

Potraživanja od kupaca odnose se na potraživanja od pravnih lica (1,177,140 KM), samostalnih radnji (662,556 KM) i domaćinstava (3,262,369 KM).

Druga potraživanja odnose se na potraživanja po osnovu bolovanja (50,430 KM), potraživanja za više plaćen porez (405 KM) i ostala potraživanja (45,839 KM).

12. Kratkoročni finansijski plasmani

(u KM)

<i>Opis</i>	<i>Stanje 31.12.2010.</i>	<i>Stanje 31.12.2009.</i>
Ostali kratkoročni finansijski plasmani	15.821	15.871
Ukupno kratkoročni finansijski plasmani	15.821	15.871

Kratkoročni finansijski plasmani odnose se na kratkoročne pozajmice date radnicima.

13. Gotovina i ekvivalenti gotovine

(u KM)

<i>Opis</i>	<i>Stanje 31.12.2010.</i>	<i>Stanje 31.12.2009.</i>
Gotovina na žiro - računima	745.497	571.757
Gotovina u blagajni	247	263
Gotovina u deviznoj blagajni	864	7.559
Ukupno gotovinski ekvivalenti i gotovina	746.608	579.579

14. Aktivna vremenska razgraničenja

(u KM)

<i>Opis</i>	<i>Stanje 31.12.2010.</i>	<i>Stanje 31.12.2009.</i>
Unapred plaćeni troškovi	149.672	120.467
Ostala aktivna vremenska razgraničenja	1.843.180	1.843.180
	-	-
Ukupno aktivna vremenska razgraničenja	1.992.852	1.963.647

Iznos 1,843,180 KM odnosi se na očekivanu nadoknadu od Grada Banja Luka, za izuzete objekte na lokaciji Regionalne sanitarne deponije čvrstog otpada u Ramićima.

15. Kapital

Struktura kapitala na dan 31.12.2010. godine je data u sljedećoj tabeli:

(u KM)

Opis	Stanje 31.12.2010.	Stanje 31.12.2009.
Akcijski kapital	9.603.944	9.603.944
Zakonske rezerve	432.649	416.589
Druge rezerve	144.725	122.240
Ukupno rezerve	577.374	538.829
Revalorizacione rezerve	5.158.997	5.158.997
Neraspoređeni dobitak ranijih godina	617.423	334.764
Neraspoređeni dobitak tekuće godine	216.926	321.204
Ukupno kapital	16.174.664	15.957.738

Struktura vlasništva nad kapitalom, prema izvještaju CRHOV, na dan 31.12.2010. godine je sljedeća:

Ime i prezime / Naziv akcionara	Broj akcija	Procenat vlasništva
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA	2.881.183	30,00%
ZIF VB FOND AD BANJA LUKA	1.727.452	17,99%
ZEPTEK FOND AD BANJA LUKA	970.671	10,11%
PREF AD BANJA LUKA	960.385	10,00%
ZIF BLB-PROFIT AD BANJA LUKA	684.223	7,12%
ZIF AKTIVA INVEST FOND AD BANJA LUKA	574.066	5,98%
ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA	485.844	5,06%
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA	480.188	5,00%
OSTALI AKCIONARI	839.932	8,75%
Ukupno	9.603.944	100,00%

16. Dugoročna rezervisanja

(u KM)

Opis	Stanje 31.12.2010.	Stanje 31.12.2009.
Rezervisanja za naknade i beneficije zaposl.	152.959	-
Ukupno dugoročna rezervisanja	152.959	-

Dugoročna rezervisanja se odnose na rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju (145,711 KM) i rezervisanja za jubilarne nagrade zaposlenim radnicima (7,248 KM).

17. Dugoročne obaveze

(u KM)

<i>Opis</i>	<i>Stanje 31.12.2010.</i>	<i>Stanje 31.12.2009.</i>
Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	164.715	-
Ukupno dugoročne obaveze	164.715	-

Dugoročne obaveze se odnose na obaveze po finansijskom lizingu po ugovoru broj 11069 od 17.12.2009. godine. Davalac lizinga je VB Lizing BH, Sarajevo. Obaveze se izmiruju prema planu otplate u periodu od 60 mjeseci, uz kamatnu stopu od 7,75% na godišnjem nivou.

18. Kratkoročne finansijske obaveze

(u KM)

<i>Opis</i>	<i>Stanje 31.12.2010.</i>	<i>Stanje 31.12.2009.</i>
Dio dugor. fin.obaveza koje dosp. do 1g.	50.681	-
Ukupno kratkoročne finansijske obaveze	50.681	-

19. Dobavljači

(u KM)

<i>Opis</i>	<i>Stanje 31.12.2010.</i>	<i>Stanje 31.12.2009.</i>
Ostali dobavljači u zemlji	278.313	318.832
Ukupno dobavljači	278.313	318.832

Obaveze prema dobavljačima izmiruju se, u najvećem broju slučajeva, prema ugovorenim rokovima.

20. Ostale kratkoročne obaveze

(u KM)

<i>Opis</i>	<i>Stanje 31.12.2010.</i>	<i>Stanje 31.12.2009.</i>
Obaveze za zarade i naknade	289.655	292.689
Druge obaveze	13.195	12.197
Ostale kratkoročne obaveze	302.850	304.886

21. Obaveze po osnovu poreza i doprinosa

(u KM)

<i>Opis</i>	<i>Stanje 31.12.2010.</i>	<i>Stanje 31.12.2009.</i>
Porez na dodatu vrijednost	82.111	85.684
Obaveze za porez na dobitak	55.023	20.522
Obaveze za ostale poreze, doprinose i dažb.	9.241	8.627
Obaveze za poreze i doprinose	146.375	114.833

22. Vanbilansna aktiva i pasiva

(u KM)

<i>Opis</i>	<i>Stanje 31.12.2010.</i>	<i>Stanje 31.12.2009.</i>
Tuđa osnovna sredstva	270.835	270.835
Bankarske garancije	-	411.713
Ukupno pasivna vremenska razgraničenja	270.835	682.548

23. Potencijalne i preuzete obaveze

Sudski sporovi

Na dan 31.12.2010. godine Društva je tuženo od strane šest tužitelja (fizička lica) za naknadu štete u ukupnoj visini po svim tužbenim zahtjevima od 247,300 KM. Rukovodstvo Društva smatra da su neki tužbeni zahtjevi neosnovani, a neki nerealni u pogledu visine tužbenog zahtjeva.

Preduzeće je podnijelo tužbe za naplatu svojih potraživanja u iznosu od 247,061 KM, 15 pravnih lica (71,584 KM), 249 preduzetničkih radnji (101,769 KM) i 754 domaćinstava (73,708 KM). Prema procjeni rukovodstva preduzeća očekuje se naplata oko 25% od utuženog iznosa.

Preuzete obaveze

Na dan 31.12.2010 ne postoje preuzete obaveze po osnovu sklopljenih ugovora o nabavci. Do dana završetka ovog finansijskog izvještaja nije bilo značajnih događaja koji bi uticali na poslovanje Društva.

24. Događaji nakon datuma finansijskih izvještaja

Nije bilo materijalno značajnih događaja nakon datuma finansijskih izvještaja koji bi mogli imati uticaja na poštenu prezentaciju priloženih finansijskih izveštaja.

Potvrđeno od strane
„ČISTOĆA“ a.d. Banja Luka

Direktor
